



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya
Thutotheo



Rre Enver Suryt,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motsheka le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Suryt.


Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a ikaletseng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsothe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

ISBN 978-1-4315-0055-0



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0055-0
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Ithute ka ga Molaotheo wa Rephaboleki ya Aforikaborwa (1996)

Molaotheo wa Aforikaborwa (1996) ke molao o o kwa godimo wa lefatshe. Molao o o kwa godingwana go na le Moporesidente, o kwa godingwana go na le dikgotlatshekelo e bile o kwa godingwana go na le mmuso. O tlhalosa ka moo batho ba lefatshe la rona ba tshwanetseng go tshola ba bangwe ka teng, le gore ditshwanelo le maikarabelo a bona ke eng. Molaotheo wa lefatshe o teng go re sireletsa rotlhe jaanong, le bana ba rona ka moso.

Ela tlhoko hisetori ya rona.

A re se keng ra boeletsa diphosu tsa hisetori ya rona.

Molaotheo wa rona o re thusa go akanya le go aga bokamoso jo bo botaoka jwa botlhe.

Rona, re le batho ba Aforikaborwa;
Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;
Re tlota ba ba bogetseng tshiamo le kgolosego mo lefatsheng la rona;
Re tlota ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme
Re dumela gore Aforikaborwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re
tshwaragane mo go farologaneng ga rona.
Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgolosego, re amogela
Molaotheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re—

alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setshaba se se thailweng mo
meetlong ya demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa
tsa botho;

tlhome metheo ya demokerasi le bosetshaba jo bo buletseng botlhe jo mo go
bona puso e theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a
sireletseng ka go lekana ke molao;

tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;
age Aforikaborwa e kopaneng ya demokerasi e e kgonang go tsaya maemo a
yona a a siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.

Senka ditshwanelo tsa gago jaaka Moafrikaborwa mme o tseye maikarabelo a gago a go sireletsa ditshwanelo tsa batho ba bangwe.

May God protect our people.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Dibukatiro tse di fitlhelwang mo
metseletseteng e. ke:

- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 4–6 (Ka Seesimane)
- Puogae ya Setswana Mephato 1–6 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 4–9 (Ka Seesimane le Seaforikanse)
- Bokgoni jwa Botshelo Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato | Buka 2

ISBN 978-1-4315-0055-0



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


Leina:

Tlelase:



Buka 2
Kgweditsharo
3 & 4

E tlhabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS




Mophato

PUOGAE YA
SETSWANA



Alefabete



Bb



Cc



Dd



Ee



Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk



Ll




Mm



Nn



Oo




Pp




Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv




Ww



Xx



Yy



Zz

A menwana ya gago e go thusa go buisa


Nako nngwe fa o buisa, o tlaa kopana le mafoko a o sa a itseng. Fa se se diragala, letla menwana ya gago go go thusa. Monwana mongwe le mongwe wa gago o ka go thusa go buisa lefoko sentle, le gore le kaya eng.

Lebelela setshwantsho.
Bona gore a ga se kitla
se go thusa go bona
bokao jwa lefoko leo.

Leka go tlogela lefoko
leo, mme o buise go ya
kwa bokhutlong jwa
polelo.

O ka nna wa leka go
kgaoanya lefoko
leo ka medumo e e
farologaneng. Leka
go le dumisa.

Fa e le gore o sa ntse o
sa kgone go bona bokao
jwa lona, kopa tsala,
aubuti kgotsa ausi kana
morutabana gore a go
thuse. Ba kope gore ba go
bolelele gore lefoko le la
reng le gore le kaya eng.



O tshwanetse go le kwala mo thanoding
ya gago gore o se ka wa le lebala.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa


© Department of Basic Education
Fourth edition 2014

ISBN 978-1-4315-0055-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mophato



P u o g a e
ya SETSWANA



Buka e ke ya ga:

SETSWANA
Buka

2

Thitokgang 5: Se re se ratang

66	Diotlwana	2	70	Tiriso ya mafoko	12	75	Kwa lebenkeleng	22
	Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala A. Go kwala: Kopolola polelo.			Go kwala: Tlatsa ditumanosi go bopa mafoko a a nyalanang le ditshwantsho. Go kwala: nyalanaya kana golaganya tlakagolo le tlakannya. Boithabiso: Lemoga setshwantsho se se sa tsamaelaneng le sethophpha. Kwalela sethophpha sengwe le sengwe leina.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Modumo wa ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala F. Go kwala: Kopolola polelo.	
66	Dikatse le dintsha	4	71	A re tshamekeng	14	76	Se o ka se rekang	24
	Tlatsa ditumanosi tse di nepagetseng gore lefoko le nyalanle le setshwantsho. Medumopuo: batla mme o sekeletse ditumanosi. Dirisa telano ya alefabele go kopanya maronthorontho. Go kwala; Ikatise go kwala leina la gago.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala D. Go kwala: Kopolola polelo.			Tlatsa sh go bopa mafoko a a golaganang le ditshwantsho. Medumopuo: Batla mme o sekeletse modumo wa sh Boithabiso: Kwala lenaneo la dilwana o ikaegile ka setshwantsho.	
67	O ka re ke ka bo ke na le tlhapi	6	72	Ke rata go tshameka	16	77	Go buisa	26
	Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala B. Go kwala: Kopolola polelo.			Golaganya mafoko le setshwantsho se se nepagetseng. Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya ach. Golaganya mafoko le setshwantsho se se nepagetseng. Boithabiso: tirwana ya go tsamaisa mattho.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Modumo wa ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala G. Go kwala: Kopolola polelo.	
68	Diotlwana le diphologolo tse dingwe	8	73	Re rata go taboga	18	78	Ke rata dibuka	28
	Thala setshwantsho sa seotlwana mme o tlote le tsala. Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya th, ph, tl, ts. Tirwana ya Boithabiso: sega diphologolo tsa polasa mme o di kgomaretse mo setshwantshong sa polasa.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala E. Go kwala: Kopolola polelo. Dirisa tlidwantsho go tlota kgang.			Tatelano ya alefabele Go kwala: araba dipotsa ka ga setshwantsho. Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko a a golaganang le setshwantsho. Boithabiso: Tirwana ya go sala leithlo morago.	
69	Boithabiso mo letsatsing	10	74	Go fenya	20	79	Dibera tse tharo	30
	Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala C. Go kwala: Kopolola polelo.			Bua ka ga setshwantsho. Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya -ts. Tlota kgang e e ka ga ditshwantsho. Dirisa tl kgotsa ts go feleletsa mafoko gore a nyalanle le setshwantsho.				

Thitokgang 6: Go etela mafelo

81	Moletlo wa letsatsi la botsalo	36	86	Diphologolo kwa serapeng sa diphologolo	46		ya ka telano ya alefabele go bona gore phologolo e ke efe.	
	Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya pl, bl, cl, sl Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala H. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Tlatsa leina, dingwaga le letsatsi la botsalo.			Go kwala: Tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo. Go kwala: Kwala maina a bona, phologolo e ba e ratang. Go kwala: kopolola dithhaka. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya dr, fl, bl, gr Tirwana ya Boithabiso: Gatisa mme o batle. Kwala maina a diphologolo.				
82	Letsatsi la botsalo le le itumedisang	38	87	Kwa polaseng	48	91	Re ya ka kgweleng ya dinao	56
	Tlatsa dithhaka tse di nepagetseng mo lefokong mme morago o golaganya lefoko le setshwantsho. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya sl, pl, bl, fl Tirwana ya Boithabiso: Gatisa maina a dikgwed mo khaletareng. Tlatsa maatsi a bona a botsalo le malatsi a botsao a ditsala tsba bona.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala K. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Kwala maina, dingwaga le leina la sekola sa bona.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala M. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Kwala maina a bona mme ba feleletsse dipolelo tse pedi.	
83	Ati le Amo ba a latlhega	40	88	Botshelo mo polaseng	50	92	Motshameko wa me o o rategang	58
	Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya cl, st, ing. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala I. Go kwala: Kopolola polelo. Buisa maatsi a beke.			Go bua: Dira medumo ya diphologolo mme o letle tsala go fopholelo gore ka diphologolo dife. Go kwala: tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo. Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya sw, kg, tl, ph. Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo phologolong nngwe le nngwe.			Thala setshwantsho sa motshameko o o rategang thata. Go kwala: Kwala dipolelo tse pedi ka ga setshwantsho. Go kwala: dirisa mafoko a a balolotsweng go feleletsa dipolelo. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya tl, ll, mm, ph. Tirwana ya Boithabiso: Bona pharologano mo setshwantshong.	
84	Malatsi a beke	42	89	Kwa disorokising	52	93	Lebenkele la ditshamekisi	60
	Bua ka ga letsatsi le le rategang la bona la beke. Thala setshwantsho go bontsha gore ba dira eng mo letsatsing le. Go kwala: Tlatsa malatsi a a nepagetseng a khalentara. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya nt, nd, cl, st, ing Tirwana ya Boithabiso: gatisa mme o batle (tsamaiso ya leithlo).			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala L. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Kwala maina, dingwaga o bo o feleletsa polelo.			Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala N. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Kwala maina a bona, dingwaga le go feleletsa polelo.	
85	Re ya kwa serapeng sa diphologolo	44	90	Diphologolo kwa disorokising	54	94	Ditshamekisi tse ke di ratang	62
	Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya nt, nd, cl, st, ing. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala J. Go kwala: Kopolola polelo.			Thala phologolo e o e ratang mme o kwale leina la phologolo. Go kwala: tlatsa dithlhongwa fo bopa bontsi. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya nk, tl, ts, ll. Tirwana ya Boithabiso: Kopanya maronthorontho go			Dirisa alefabele go kopanya maronthorontho go bopa setshwantsho. Go kwala: Feleletsa dipolelo o dirisa ditshwantsho le mafoko a a balolotsweng jaaka kaedi. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya bl, ll, tr, fr. Tirwana ya Boithabiso: Thaola dilwana go ya ka diroto kana dimmanki tse di nepagetseng.	
95	Dikolotswana tse tharo	64				95	Dikolotswana tse tharo	64
	Go bua ka ga setshwantsho. Buisa kgang ya Dikolotswana tse tharo.						Go bua ka ga setshwantsho. Buisa kgang ya Dikolotswana tse tharo.	

Thitokgang 7: Kwa re nnang teng

Kgweditharo 4 – Beke 1-4

97	Tleliniki	68	Go bua ka ga sethwantsho. Go buisa kgang ya khathunu. Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse, tl, mg, ng. Go kwala: Ikatise go kwala O. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala sethwantsho ka ga go lwala le go kwala dipolelo di le tharo ka ga sethwantsho.	Go kwala: Ikatise go kwala Q. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala sethwantsho ka ga go kgabaganya mmila le go se kwalela sethogo.
98	O fole	70	Gakologelwa tatelano ya ditiragal ka go rulaganya dithwantsho go ya ka dipalo. Go kwala: Direla mongwe karata ya 'O fole, o fole'. Medumopuo: Buisa dipolelo mme o tlatsa mafoko a to logetsweng. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Golaganya mafoko le dithwantsho tse di nepagetseng.	102 Pabalesego ya tsela Khalara mabone a pharakano. Feleletsatipolelo ka go tlatsa mafoko a to logetsweng. Golaganya mafoko le letshwao la tsela le le nepagetseng.
99	Amo le ngaka ya meno	72	Go bua ka ga sethwantsho. Go buisa kgang ya khathunu. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ng, mm, tlh. Go kwala: Ikatise go kwala P. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala sethwantsho le go kwala dipolelo di le tharo ka ga sethwantsho. Go kwala: thala sethwantsho ka ga ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno ka teng le go kwala dipolelo di le tharo ka ga sona.	103 Dipalangwa Go bua ka ga sethwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo e e pataganeng ya th, k. Go kwala: Ikatise go kwala R. Go kwala: Kopolola polelo.
100	Go itlhokomela	74	Go bua ka ga ditshwantsho. Go kwala: Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse pedi fela. Go kwala: Lemoga bontsi. Tirwana ya boithabiso: gatisa mme o batle (tsamaiso ya leithlo).	104 Go ya nala Sega mafuta e e farologaneng ya dipalangwa mme o e kgomaretse mo lefatsheng, mo lewatleng kgotsa kwa loaping.
101	Pabalesego ya tsela	76	Go bua ka ga sethwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya kg, ts, f, g.	105 Molelo Go bua ka ga sethwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse. Go kwala: Ikatise go kwala S. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala sethwantsho sa molelo mme morago o kwale ka ga sethwantsho.
				106 Molelo Bua ka ga ditshwantsho. Go kwala: Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho. Medumopuo: Batla lefoko le le nang le modumo –tse. Gatisa mme o batle. Thusa rasetimamolelo go bona molelo (tsamaiso ya leithlo)

Thitokgang 8: Lefatshe la rona

Kgweditharo 4 – Beke 5-8

113	Maemo a bosa	102	Bua ka ga ditshwantsho. Buisa dipudula tsa pu le dipolelo. Tiriso ya mafoko: Dithlhwamorago kana megatlana –ng, -ile, -ana Ikatise go kwala V Thala sethwantsho ka ga maemo a bosa mme o kwale sethogo sa sethwantsho.	118 Go jwala mo tshingwaneng ya rona Speaks about a calendar. Answers questions based on the calendar. Fills in missing words about the seasons. Identifies the season and the animals and plants in a picture.
114	Maemo a bosa a eme jang?	104	Go kwala: Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho. Dirisa matlhaodi go feleletsatipolelo. Medumopuo: Batla mme o sekeletsatipolelo ya ng, nk, ph, ts, kh. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Farologanya magareng ga diaparo tsa maemo a bosa a farologaneng?	119 Kwa serapeng sa diphologolo Bua ka ga sethwantsho. Buisa dileibole le kgang e khutshwane Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo ya ng, gw, tlh, kg Go kwala: Ikatise go kwala thaka Z. Kwala lenaneo la merogo e e mo sethwantshong. Tlhaola maungo le merogo mme o kwale polelo ka ga tse o di ratang.
115	Go na pula ya matlakadibe	106	Bua ka ga sethwantsho. Buisa kgang e khutshwane. Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo ya ts, tl, phe. Kwala dipolelo tse di nang le mafoko a. Ikatise go kwala W. Thala sethwantsho ka ga pula ya matlakadibe le go kwala dipolelo tse tharo ka ga sethwantsho.	120 Diphologolo tse di tlhaga Bua ka ga ditshwantsho. Tlatsa madiri go feleletsatipolelo. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Sega ditshwantsho tsa merogo mme o di kgomaretse mo baatshateng.
116	Sengwe gape ka ga maemo a bosa	108	Tlatsa maemedi a a nepagetseng go feleletsatipolelo. Buisa tshate ya maemo a bosa mme morago o arabe dipolelo tse di ikaigeng la tshate. Tshola tshate ya maemo a bosa ya malatsi a le matlhano.	121 Diltsha Buisa kga e khutshwane le dileibole. Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo ya kh, th, tlh, ts. Ikatise go kwala Z. Kwala ka ga diphologolo tse di mo sethwantshong.
117	Bongi le Amo ba jwala merogo	110	Bua ka ga ditshwantsho tsa dithla. Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo. Tiriso ya mafoko: medumo ya tsw, jw, kg. Go kwala: Ikatise go kwala tlhaka X Thala sethwantsho ka ga se o se ratang thata o bo o kwala dipolelo ka ga sona.	122 Malatsi dibeke le dikgwedi Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo tse pedi. Go kwala: Feleletsatipolelo tshate ka ga diphologolo. Tlatsa mafoko a to logetsweng go feleletsatipolelo. Sala ditaelo morago go feleletsatipolelo sethala kana sethwantsho.




Diruiwaratwa kana diotlwana



Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Amo o na le katse.





Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

peba
le
katse

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

katse	hoko	Ben
na	loga	tema
peba	joka	mena



A re bapiseng

Golaganya dikarata tsa mafoko go tswa kwa morago ga buka le mafoko a a mo polelong e.

Katse

e

na

le

peba.



a a

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A A




A re kwaleng

Kopolola polelo.



Katse e na le peba.





A re direng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho.



ka tse

in i

et she

pi

p ne

ke

in i

ut she

pi

p ne



A re kwaleng


Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

a	Katse le peb@ di r@t@ n@m@.
e	Ben o tsere pene ya me.
i	Pitse e latswa pitsa.
o	Pitsa e bolelo mme kopi ga e bolelo.
u	Mmu ole o maruru. O a dula.



Boithabiso

Sala morago ditlhaka tse. Di khalare. Morago bua gore a phologolo e e ka nna seruiwaratwa kgotsa seotlwana se se siameng.



Tiriso ya mafoko

Ikatise go kwala leina la gago.

O ka re ke ka bo ke na le tlhapi



Se ke ntšwa.

Sele ke katse.

Ba na le ditsuane.

O ka re ke ka bo ke na le tlhapi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

katse	se	tlhapi
tsuane	sele	tlhapa
tse	seo	tlhola





A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Mafoko a tlwaelo

ke
rata
mo

O	ka	re	ke	ka
---	----	----	----	----

bo	ke	na	le	tlhapi.
----	----	----	----	---------



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




b b

B B



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Se ke ntšwa.



68 Kgang ka diotlwana le diphologolo tse



A re direng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e tlaa nna seruiwatawa se se siameng. Bolelela tsala ya gago gore ke eng o akanya gore e tlaa nna seruiwaratwa se se siameng.



Tiriso ya mafoko




Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswa mo sekaong.

s	S e ke ntšwa ya me.
ts	Amo o na le katse le hutshe.
mm	Mmu ole o maruru.
kh	Khudu e utlwa modumo.
tl	Ke tlaa reka nama gompieno.
th	Re tlola thata.



Boithabiso

Sega diphologolo tse di mo tsebeng ya 28 mme o di kgomaretse mo setshwantshong se se nepagetseng.





Boithabiso


Ke diphologolo dife tse di nnang diotlwana tse di siameng?
Ke diphologolo dife tse di tlhaga? Ke diphologolo dife tse di nnang mo polaseng?





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Go maruru mo mmung.
 Letsatsi le phirima leng?
 Ke rata go nna mo letsatsing.
 Monna o nna mo mmetsheng.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

kwa
lewatle
dula

khudu	khiba	khemo
khumo	khona	khiro
khurumela	khemisi	khalaria



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Go

maruru

mo

mmung.

C C



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Go maruru mo mmung.



Mo letsatsing



A re kwaleng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya dithhaka tse.


a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



k _ ts _



k _ p _ s _



b _ b _



th _ p _




p _ b _



ntšw _



s _ ntlh _ g _



th _ p _



b _ l _




l _ ts _ ts _



p _ n _



j _ k _



l _ t _



š _ t _



p _ ts _



b _ s _




z _ p _



mm _ tsh _



b _ n _



b _ t _



A re kwaleng

Jaanong thala mola go golaganya tlhakakgolo le tlhakannye.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Boithabiso

Sekeletsa setshwantsho se se sa tsamaelaneng le setlhophpha. Morago o kwale leina la setlhophpha sengwe le sengwe. Dirisa mafoko a go go thusa.

maungo

dijwalo


diaparo

dikatse


dikoloi

	dintšwa

A re tshamekeng



Mmu ruri o maruru kwa lewatle.
Ruri re rata go dula mo mmung.
Khudu e utlwā modumo.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.


re
tlola
thata

maruru	mmetshe	monna
mmu	mmu	nna
dula	mmino	nonne



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo dipolelong tse.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



d d




D D




A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ruri re rata go dula mo
mmung.

Ke rata go tshameka



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tl	Mosimane o tlola lebota.
tl	Ben ke ntšwa e ke e tlotlang.
tl	Go tla letsatsi le le bolelo.
tl	Ke batla go tshameka le bona.
tl	Ke tlaa reka nama gompieno.
tl	Tlaya re ye kwa kerekeng.





A re bapiseng

Bapisa mafoko a le setshwantsho se se nepagetseng. Morago sekeletsa tl
mo lefokong lengwe le lengwe.



setlolo



tlola




tlatsa



tlou

Boithabiso

Thusa bana ba go
bona phaka.



Re rata go taboga



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



bebetsididi

legapu



A re buiseng

Re rata go tlola.

Amo le Ati ba tlola **thata**.

Ntšwa ya me, Ben, e **thuma** thata.

Thiba Ben! Thiba!





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

reka
tlaa
o

thata	thusa	thipa
thuma	thiba	thaba
thula	thini	tholo

A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Re tlola thata.

Ben o a thiba.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



e e

E E



A re kwaleng


Kopolola polelo.

Re tlola thata. Thiba Ben.




Boithabiso

Bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse pedi tse. Go diragala eng?





Bua ka qa setshwantsho. O bona enq?



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.


ng	Ke mang yole?
ng	Ke Ati a tlang la bobedi.
ng	Ben o boifa lengau.
ng	Emang ka dinao.
ng	Ngaparela motsadi wa gago.
ng	O supediwa se mo sekaong.





A re bueng

Jaanong bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse
pedi tse. Go diragala eng?





Boithabiso

Feleletsa mafoko a gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa **ng**
kgotsa **kh**. Re go diretse ya ntlha.



ema ng	
rema _____	
le _____ au	
_____ udu	
se _____ i	
_____ e _____ e	



Kwa lebenkeleng



Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



O kwa lebenkeleng.

O ya go reka eng?

O tlala reka ditshipisi, tšishi, nama le mašwi.




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

ke
akanya
gore

tšisi	tšipisi	watšhe
tšupu	tšelemela	tšepisi
tšona	tšouka	thitšhere



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

O kwa lebenkeleng.



f f

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



F F



A re kwaleng

Kopolola polelo.




Okwalebenkeleng.

Re reka eng?



A re direng



Tlatsa ka š mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.
Morago o bapise mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.

solo


aka

emi

opo

se abo

iti




Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	O rata se <u>š</u> abo sa nama.
š	O robetse mo godimo ga šiti.
š	O kwa šopong.
š	O bona šaka.
š	Mmaagwe o apere šolo.
š	Rre o tlhatswa koloi ka šemi.



Lebelela setshwantsho, morago o kwale lenaneo la
dilo tsotlhе tse a di rekileng kwa šopong.






A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Buka e e
siame thata.Nnyaya, Ben. Ema, ntšwa
ke wena o a tshwenya!


A re buiseng



Ba buisa buka e kima.

Morago Ben a **ba** tlolela.

Bona, Ben ke ntšwa e e itumedisang.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo


wena
buka
bona

ba	bala	bale
buisa	bona	besa
buka	bina	betsa



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



g g

G G



A re kwaleng

Kopolola polelo.



B a b u i s a b u k a e k i m a .

Ke rata dibuka



A re direng

Tlatsa mafoko a a se yong mo dibukeng tse.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka go bontsha gore:


Ke dibuka dife tse dikima?

Ke dibuka dife tse ditshesane?

Bala gore ke dibuka di le kae tse di mo mabokosong.

khibidu	
serolwana	
pinki	

botala	
boluu	
phepole	






A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.


a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



Boithabiso


Thusa bana go
batla balunu e
e tshwanang le
dihempe tsa bona.

pitsa
p _ ts _
b _ k _
kg _ ts _ n
b _ l _
b _ n _
ngw _ n _
ngw _ d _





Ke mang yo a ntseng
a robala mo bolaong
ba me?



4

13

O intshwarele, ke
jеле dijo ts gago.



O tsala ya me
ya botlhokwa.



Dibera tse tharo

Ngwana wa Bera o itumetse.
O na le tsala e ntšhwa.




16

1




Mmamoritshana o a tsoga.
O tshogile.

14




A re phutholole maoto
fa bogobe bo sa ntse bo
tsidifala.

3



Bogobe jo bo siame
thata.




Mme e bile
ke yole.

Dibera tse tharo di apaya
bogobe.

2

15

Ke mang yo a ntseng a
robala mo bolaong ba me?



Ke eletsa o ka
re ke ka bo ke
na le tsala.



Ngwana wa Bera ga a
na ditsala dipe.


12

5

Bolao bole bo
popota thata.

Bolao bo bo
siame fela.

Bolao boo bo
boleta thata.



O ya go robala.


8

9

Ke tshwerwe ke tlala
thata. Ke nkgelela dijo
tse di monate.



Ke mang yo a ntseng
aja bogobe ba me?



Mmamoritshana o bona ntlo
ya bona.

6

II

Ke mang yo a
ntseng a ja bogobe
ba me?



Bogobe jole bo
bolelo thata.

Ijoo bo maruru
thata.



Jo bo siame
fela.

O utlwelala bogobe.

10

7



Khalara setshwantsho se sa dibera tse tharo. Batla leswana, llori, tshupanako kgotsa watšhe, thai ya dikatsana, boratšhe jwa meno le kgetsana ya letsogo.



Moletlo wa botsalo



A re direng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



Gompieno ke letsatsi la botsalo la ga Amo.

Rotlhe re a **opela** e bile re a bina.

Amo o **butswela** dikerese.

Re opa diatla.

Dijo ke ntletsentletse.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tshameka
rotlhe
botsalo

tshameka	butswela	moletlo	opela
tshela	tswela	tlelapa	apole
tshaba	tswina	tlelase	apola



Kopolola ditlhaka.



h h

H H



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re a opela e bille re abina.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
 Ke na le dingwaga di le _____.
 Letsatsi la me la botsalo ke _____.

Botsalo jo bo itumedisang



	ela	tsh	aba	
	ou	tl	ola	
	ina	tsw	aya	
	ipa	th	aba	
	udu	kh	iba	



Medumo



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tsh	O tshameka le ngwana.
ng	Ke rata dipolamo.
tl	O tlolatlola mo godimo ga tlou.
th	A o bona thaba ele?
kh	Khudu e gonyetsa tlhogo.



Boithabiso

Gatisa maina a dikgwedi mo khalentareng ya malatsi a botsalo. Morago o tlatse leina la gago mo kgwedding ya letsatsi la gago la botsalo. Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikqweding tsa malatsi a bona a botsalo.

Khalentara ya Malentsi a batsa

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole

Ati le Amo ba a timela





E nne ka Mosupologo.

Re tsene go tshameka dipidipidi kwa letamong.

Re ne ra tsamaya.

Amo o ne a wa mme a gobala letsogo.

Ben wa ntšwa o re bone.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tshameka
mme
ne

mme	letsogo	nnete
mmaagwe	tsena	nne
mmino	tsala	nnipi



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re ne ra ya kwa letamong.

Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Ke la bokae gompieno? Tsenya ✗ fa thoko ga leina la lona. Sekeletsa letsatsi la gago le o le ratang. Ke la bokae ka moso? Tsenya letshwao ✓ fa thoko ga leina la lona.

Sontaga		Mosupologo		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labotlhano	
Lamatlhato		Sontaga			

Malatsi a beke



A re direng

Ke letsatsi lefe la beke le o le ratang?



Thala setshwantsho go bontsha gore
o rata go dira eng mo letsatsing le.



A re kwaleng

Labone

Laboraro



Malatsi a a ne a wa mo khalentareng. A tlatse
mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Mosupologo



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa
medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

Sontaga

Lamatlhatso

Labobedi

Re tsene mo te nt eng.

Labotlhano

Ke tlaa reka seruiratwa.

O ile kwa disorokising.

Rametlae o rwele hutshe
e boluu.

Go na le lesea le le lolang.






Boithabiso

Thusa Ati le Amo go ya gae ka pabalesego.




Re ya kwa serapeng sa diphologolo



Re ya kwa serapeng sa diphologolo.

Dinonyane di a **opela** e bile di **phophotha** diphuka
tsa tsona.

Kwena e **robetse**. Tau e a rora.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo
bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kwena	diphuka	robetse	opela
kwala	phophotha	senyetse	pela
kwano	phutha	gatsetse	pitse


kwa
tsona
ya



A re
kwaleng

Kopolola polelo.

Re bona segwagwa.



Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

dinonyane

kwena

tau



e robetse mo letsatsing.



phophotha diphuka tsa yona.



e a rora.



A re kwaleng

Leina la me ke

Phologolo e ke e ratang ke

e na le methaladi.



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.



j j

J J




Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



phi

O apara moseso o ka phi rimane.



ny


Nonyane e phophotha diphuka tsa yona.

th

A o bona thaba ele?

r

Tau e a rora.



kh

Khudu e gonyetsa tlhogo.

Thusa bana go bona diphologolo. Fa o bona phologolo, kwala leina la yona ka fa tlase ga setshwantsho.

Boithabiso



kgabo

tlou

kwena

mmutlanyana


thutlwā

pitse e tilodi


segwagwa

khudu


kubu



Kwa polaseng



A re buiseng




Rotlhe re mo polaseng.

Rapolasa o **kgweetsa** terekere.

O **jwala** dinawa.

Re bona mašwi go **tswa** mo dikgomong.

Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.





Tiriso ya mafoko

Mafoko a
tlwaeloke
re
tswa
mae

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kgweetsa	tswa	rotlhe
kgwedi	tswaya	tlhopha
kgwebo	tsweetsee	tlhoga



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



k k

K K



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Tswayaka tswina ya gago.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
 Ke na le dingwaga di le _____.
 Sekolo sa me ke _____.
 Ke mo Mophatong wa _____.

Botshelo jwa mo polaseng




A re direng

Dira medumo e e dirwang ke diphologolo tsa polasa.
Tsala ya gago e fopholetse gore o phologolo efe.



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.




mosese

tlhaga

dipidipidi

bele


terekere



Rapolasa o kgweetsa



di thuma mo letamong.



Dikgomo di ja



Mosetsana o apere



o mošwa.

Rapolasa o lets



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.







tlh	Dikgomo di ja tlh aga.
kgw	Rapolasa o kgweetsa terekere.
tsw	Bana ba rata tswina.
tšh	Tšhisi e tswa mo mašwing.
ng	Ke mang yo o opelang?



A re direng

Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo
diphologolong tse.



Kwa disorokising



A re direng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



dithuthuntshwane




tlou



tente ya disorokisi

tau



rametlae

bana



A re buiseng

Re tsene mo tenteng.

Sili e tshameka ka bolo.

Tau e re bontsha meno a yona.

Re opela borametlae magofi.



sili



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tshameka
yona
opela

tlhaga	bontsha	tente	tsididi
tlhola	ntsha	nteletse	tsena
tlhotsa	ntshela	ntime	tsela



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



I

L L...



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Re tsene mo tenteng.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
 Ke na le dingwaga di le _____.
 Ke batla go ya kwa _____.

Diphologolo kwa disorokising




Thala phologolo e o e
ratang mo sekipeng
se. Kwala leina la yona
mo phatlheng e e
filweng.







Tlatsa ka **di** mo mafokong a gonne setshwantsho sengwe le sengwe se
bontsha dilo tse di fetang bongwe.



—apole

kgomo

terekere



pidipidi


tlou

tau




Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



nt	Re tsene mo te nt eng ya disorokisi.
kw	Go dirwa metlae kwa teng.
ts	Ke tsene ka lekgolo la diranta.
tl	Ke batla go boela kwa teng.
ng	Lesea le le lelang le fiwa yokate.




Boithabiso

Golaganya ditlhaka go bona gore phologolo e ya disorokisi ke efe.



Re ya kwa motshamekong wa kgwele ya dinao




Gompieno ke Lamatlhato.


Re ba bogela ba **tshwere** bolo

Ke **tshwere** lebebe le le tsididi.

Le **tshologela** mo diatleng. Ke a le **latswa**.

Re opela Bafana diatla.





Tiriso ya mafoko

Mafoko a
tlwaeloBolo
jang
ba

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

latswa	tshologela	tshwere	diatla
tswaya	tshologa	tshwenyega	batla
tsweetsswee	tshotse	tshwene	letlapa



m m

Kopolola dithhaka. A re kwaleng



M M



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke tshwere lebebe le le tsididi.

Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
 Ke rata go bogela _____.
 Ke rata go ja _____.

Motshameko o ke o ratang



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha motshameko o o ratang thata.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.



tlhapi



kwena



tsuane



sentsho



tshwene

Se ke

_____.

Se ke

_____.

Se ke

_____.

Se ke

_____.

Setlhako se se

_____.



Medumo


Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

ts	Kajeno go ts ididi.
kgw	O raga kgwele.
nk	O kwa lebenkeleng.
ntsh	O rwele setlhako se sentsho.
kw	Kwena e arametse letsatsi.



Bua ka ga metshameko e mebedi e mme o bolelele tsala ya gago gore e tshwana ka eng le gore e farologana ka eng.

Boithabiso




Jaanong batla mme o sekeletse dilo tse di mo setshwantshong. Tshwaya mabokoso fa o a bona.

bebetsididi	
lebanta	
setena	
tlhapi	

setlhako	
diporele tsa letsatsi	
tsuane	
folaga	

Lebenkele la ditshamekisi




Re mo lebenkeleng la ditshamekisi.

Re bona dimpopo, diboloko le dikolo.

Leba **tshwene** le **phazele**.

Re bona ditshamekisi tse dintsi.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

bona
rata
dife

mpopo	tsebe	tshwene	ntshidila
mpepa	tsele	tshwara	ntsha
mpitsa	tsididi	tshwana	ntsho



Kopolola ditlhaka.



n n

N N



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Re a tshameka e bile re a opela.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke

Ke na le dingwaga di le


Ke rata go tshameka ka

Ditshamekisi tse ke di ratang



A re direng

Golaganya maronthorontho go bona gore setshamekisi se ke eng.



A re kwaleng

Kwala setshamekisi se ngwana mongwe le mongwe a se ratang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mpopo

diboloko

thedibera

koloi

teroko

Amo o batla



Bongi o batla



Amo o batla




Lesea le batla



O na le



e khibidu.



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya
tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme
o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.



Mongwe le mongwe
wa rona o tshwanetse
go aga ntlo.

Re tshwanetse
go itshireletsa
kgatlhanong le
phiri.

Ke tlaa aga ntlo
ya me fa.


4



Ijooo! Go
bolelo!

Ba baya pitsa ka fa tlase ga
tafole.

13



Ga re boife phiri e kgolo e e
bosula, phiri e kgolo e e bosula,
phiri e kgolo e e bosula.

16



Dikolotswana tse tharo



1



Re tshwanetse go tlhokomela phiri e kgolo e e bosula.



Ke tshwerwe ke tlala thata.
Dikolobe tseo di bonala di le monate.
Ke tlaa di ja ka dijo tsa dilalelo.

Ijoo! ijoo! Ke tshabela ruri.

Phiri e bona dikolotsana. E tshwerwe ke tlala thata. E batla go di bolaya e di je.

14


3



Re ya go nna mo dintlong tsa rona.

Sala sentle, mma.

Re itumetse.



Ga re boife phiri e kgolo e e bosula.

Mme phiri ya tshaba, ya tshabela ruri. Ya se ka ya tlhola e boa.

Dikolotsana tse tharo di tswa mo gae. Di tshwanetse go ikagela dintlo tsa tsona.

2

15

Ka pele, bedisa
metsi.



Dikolotswana di baya pitsa ya
metsi mo setofong mme phiri
e fologela ka tshemene. Pule o
potologa pitsa e e mo molelong.

12

Ke tlaa aga ntlo ya
me ka bojang. Go
tlaa nna bonako
thata. Morago
ke tlaa kcona go
tshameka.

5



Phiri e hemela kwa godimo thata
mme e butswela ntlo gore e
wele fa fatshe. Kolotsvana e
tabogela kwa go abuti wa yona
kwa ntlong ya dithobanyane.

8



Phiri e hemela kwa godimo thata
mme e butswela ntlo gore e wele
fa fatshe. Kolotsvana e tabogela
kwa go ausi wa yona kwa ntlong ya
ditena.

9



Ke tlaa aga ntlo ya
me ka dithobanyane.
Go tlaa nna bonako
thata. Morago
ke tlaa kgon a go
tshameka letsatsi
lotlhe.

E-e, nnyaya, nnyaya!

Phiri e hemela kwa
godimo, e hemela
kwa godimo, e
hemela kwa godimo
thata. Mme kousu
ya gago ga e we.
Morago e palama mo
marulelong.

6

II



Kolotswana,
mpulele.



Ke tlaa aga ntlo ya
me ka ditena. Go
tlaa tsaya nako e
telele thata. E tlaa
tia.


10

7




Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.




tl	Lesea le tshameka ka tl ou.
mp	Ba reka mpopo.
kh	O kgweetsa teroko e khibidu.
gw	Fred ke segwagwa.
ts	Ke tshotse lebebe le le tsididi.



Boithabiso

Thusa go phepfatsa. Aroganya dilo tse go ya ka dimmanki tse di nepagetseng. Thala mola go tswa mo selong sengwe le sengwe go ya kwa mmanking o o nepagetseng.






Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Ke a lwala.



Amo o a lwala.




Mmaagwe o mo isa kwa tleliniking.

O tshwanetse go nwa dipilisi.



Nwaa molemo o.
O tlaa ikutlwa botoka ka moso.

Ke a leboga Mma.



Ngaka e tlhatlhoba Amo.

Ngaka ya re Amo a nne mo bolaong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

setse	tleliniki	robetseng	ngaka
tshwanetse	tlaa	tleliniking	ngala
robetse	tlala	mmung	ngapa



O O

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



O O



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Amo o ile kwa ngakeng.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga motsi wa fa o ne o lwala. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Mafoko a tlwaelo

robala


kwa

mmaagwe




A re direng

Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Direla mongwe yo o
itseng gore o a lwala
karata ya, "O fole."





Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsena khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



tleliniki	Amo o ile kwa tleliniki ng
lwala	O ne a lwala
nwa	O tshwanetse go nwa dipilisi
tshwanetse	Amo o tshwanetse go robala
o	O fodile

Thala mola go golaganya ditshwantsho tse le lefoko le le nepagetseng le le nang le ng.

Boithabiso



lelang



tlolang



opelang



tsamayang



buang

tabogang




jang



dulang

robalang



nwaang


Amo le ngaka ya meno



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Leino la me le a opa.



A re ye kwa
ngakeng ya meno.

A re buiseng



mooki

setulo

O se ka waja
dimonamone.



boratšhe jwa
meno

sesepe sa
meno


terili



mmaseke

phousetara

Gakologelwa gore o tshwanetse
go gotlhha meno a gago letsatsi
le letsatsi.



Ke a leboga. Ke
ikutlwabotoka.




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

a
kwa
gago

ngaka	mmaagwe	gotlhha
lelang	mmung	tlhapa
opelang	mmona	tlhogha



Kopolola ditlhaka.



p p

P P



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Amo o ile kwa ngakeng ya meno.





A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno ka teng. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.



A re bueng

Ditshwantsho tse di re bolelala gore re dire eng? Bua le tsala ya gago ka ga se.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga tse pedi tsa ditshwantsho tse.




A re kwaleng


A go na le I kgotsa 2? Khalara boloko e e nang le lefoko le le siameng.




katse dikatse




segwagwa digwagwa




pidipidi dipidipidi



leino meno



seatla diatla




lonao dinao



Boithabiso

Thusa Amo go batla
tsela ya go ya kwa
ngakeng ya meno.
Thusa Amo go batla
tsela ya go ya kwa
tleliniking.



Pabalesego ya tselā




A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Leba kwa molemeng.



Leba kwa mojeng.



Leba kwa molemeng gape.



Morago o kgabaganye.



A re buiseng



O tshwanetse go leba matlhakore oomabedi
fa o kgabaganya.

Ema, leba kwa molemeng le kwa mojeng.

Leba kwa molemeng **gape**.

Morago o kgabaganye.





Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

gape
le
leba

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kgabaganya	tsela	fa	aga
kgopa	tsena	fodile	gape
kgetse	tsala	fela	goga



Kopolola ditlhaka.



q q


Q Q

A re kwaleng

Kopolola polelo.



Morago o kgabaganye.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga go kgabaganya mmila. Morago kwala setlhogo sa setshwantsho sa gago.



Pabalesego ya tselā



A re direng

Khalara mabone a diroboto. Fa thoko ga mmala mongwe le mongwe, kwala leina la ona. Morago bua gore mmala oo o go bolelela eng. Tlatsa mafoko a mo diphatlheng tse di nepagetseng.

tsamaya


leta

ema



Leina la mmala

O tshwanetse go dira eng fa o bona mmala o?



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ema

fa

o

kgabaganya

molema

Re leba kwa **moleme**ng le kwa mojeng.

Leba pele o kgabaganya

Ema fa lebone le le lehibidu

Kgabaganya fa lebone le le letala

O na le ntšwa ya gagwe



Letlha:



A re bapiseng

Golaganya lefoko le letshwao la tsela le le nepagetseng.



bana ba a
kgabaganya



ema



fapogela
molemeng



fapogela mojeng



ga go tsenwe

dibaesekele ga
di a letlelelwa





Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Mme Zitha
o kgweetsa
Gauterena.


**Terena e lebelo
thata.**

Ke ya sekolong
ka bese.

Ke palama kwa
boemelong jwa
bese.



Tiriso ya mafoko



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thata	thusa	thipa	terena
thari	thero	thapa	thata
thaba	thelela	thopa	tonki

Letlha:

Mafoko a tlwaelo

ya
kgona
thata



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.



r r

R R



A re kwaleng

Kopolola polelo.


Okgweetsa Gauterena.





Letlha:





O **tsamaetse** kwa lebenkeleng.
 Ke bone molelo mo lebenkeleng.
 Boraditimamolelo ba **sianetse** kwa molelong.
 Ba **dirisitse** llere e telele le lethompo le leleele.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thaisitse	tlhatswitse	tlotse
eleditse	tshotse	beditse
sianetse	tsamaetse	dirisitse



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

S S

S S



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Ba sianetse kwa molelong.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setimamolelo. Morago kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.



morago
kile
molelo




A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo ditshwantshong tse.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse.



Medumo


Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

tse	Ba siane tse kwa molelong.
tse	Re tsametse kwa lebenkeleng
tse	O mo segetse borotho
tse	Ke tloletse kwa godimo le kwa tlase
tse	O ragetse bolo kwa kgakala




Boithabiso


Thusa boraditimamolelo go bona molelo.



Kwa sekolong



Maabane Amo o **tsamaetse** kwa lebenkeleng le Bongi.
 Ba **tshameketse** mo lepatlelong.
 Ba **tlodile** kgati.
 Ba **tlhatswitse** diaparo tsa bona.
 Ba **eleditse** maungo a morara.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tlodile

bonetse

tlhatswitse

ratetse	tlodile	eleditse
tsamaetse	godile	gatsetse
tshameketse	robile	binetse



Kopolola dithhaka.

A re kwaleng



t t

T T

A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o rata eng kwa sekolong sa gago. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Se re se dirang kwa sekolong



A re direng

Thala setshwantsho sa tsala ya gago ya
kwa sekolong. Morago o kwale polelo ka
ga gore ke eng o e rata.

Handwriting practice lines for the word "A re direng".



A re kwaleng


Lebelela ditshwantsho tse. Morago o tlatse gore bana ba dira eng kwa
sekolong. Dirisa mafoko a go go thusa.

opelang

buisang



kwalang

tshamekang



Amo ke ena a _____.

Bongi le Amo ke bona ba _____.



Ati ke ena a _____.

Jabu ke ena a _____.



Boithabiso

Thala mola go ba supetsa tsela.

Ke batla
dimonamone.



Jabu

Ke a lwala.



Amo

Leino la me
le a opa.



Ati

Ke batla go
ithuta.




Bongi




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




BOOKELO

Fa sekolo se dule




A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Re tshameketse bolotloa ka
pele.



Morago re tlhapile.



Re dirile tirogae.



Ke borašitse meno.



Morago ke robetse.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

re
morago
gago

goditse	tlhapile	borašitse
robetse	apeile	gatsetse
tshotse	bakile	leditse



Kopolola dithhaka.

A re kwaleng

u u

U U



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se o se dirileng kwa sekolong maabane. Thala setshwantsho sa sengwe (l) sa dilo tse.



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.



A re direng

Opelang pina e.



Naledi ele, ya mariberibe
Ribela kwa tlase
E ye go nwa metsi
Metsi ga a yo
A nolwe ke kgaupe
Kgaupe ga ke mo rate
O ratwa ke Masilwane.



Boithabiso

Dirajaaka o ka re ke
wena le tsala ya gago
le ngwana wa bera
le Mmamoritshana.
Swetsang gore ke
mang yo o tlaa nnang
ngwana wa bera le
gore ke mang yo o tlaa
nnang Mmamoritshana.
Bona gore ke mang yo
o ka kgonang go buisa
mafoko a ka bonako
thata. Ngwana wa
bera o tshwanetse
go buisa mafoko otlhe
gore a tle a mo thuse
go bona tsela ya go ya
gae. Mmamoritshana
o tshwanetse go buisa
mafoko otlhe go mo
thusa go bona tsela ya
go ya gae.



mang

ngaka

tleliniki

mmung

tebisitse

gotlhha
tlhoga

tshwanetse

kgopa

ntekola

tsela

nthusa

tshela

thaga

khudu

tlala

thaba

tlodile


tlhaga

letsatsi

khubama

ngwana

mmona





Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ile	Maabane ke ne ke ile kwa sekolong.
ntebisitse	Ntšwa e kgolo e ne e ntebisitse.
tloletse	Ke tloletse mo lebokosong.
nthusitse	Tsala ya me e thusitse.
tabogetse	Ke tabogetse kwa sekolong.



Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo



Tiriso ya mafoko

Tlhola mafoko a go ya ka medumo e e totobaditsweng mme
o a kopololele mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

phala

thusa

thebe

philo

nkoma

tsebe

tleloko

phephenh

nko

tsala

tlaya

thata

segwawa

gwaya


phala

gwanta

tsere

nkopa

tlala



ph


th

ts

tl

nk

gw



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya
tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme
o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.




Letsatsi lengwe tswina ya ga Poo e ne ya fela. A latswa marago a pitsa ya gagwe mme tlhogo ya gagwe ya palelwa ke go tswa.

4


13

Ka jalo, Bera Poo a nna mo mosimeng sebaka sa beke e le nngwe. O ne a palelwa ke go tseña kgotsa go tswa.




Poo a tswa ka lebelo. O ne a dira eng? A tabogela go bona tswinanyana. Mpa ya gagwe e ne e dumaduma.

16




1

Tlaya ke go
buisetse kgang.




14

Ditsala tsa me ke tse.



3

Leina la me ke Winnie Poo. Ke
rata go ja tswina.



Mpa ya ga Poo e aga e tshwerwe
ke tlala ya tswina.

O se ka wa tshwenyega. Ka
bonako o tlaa bo o thusegile.


Ditsala tsa ga
Poo di bonala di
mo etela letsatsi
lengwe le lengwe.
Bongi le Chris ba
mmuisetsa dikgang.

2

15

Thusang! Ke sotlhometse.

Bolelela Mmutla nyana gore a go kgarametse.



12


Thusa! Ke palelwa ke go tswa.

Sematla ke wena sa bera.

Wena bera o a tshegisa.

Letsatsi le lengwe Poo a palama setlhare go ntsha tswina mo phagong ya dinotshe. Kala ya robega mme a palelwa ke go fologa mo setlhareng.

5




Ke batla go etela Mmutlanyana. O na le tswina e ntsi thata.

8

Gompieno Poo o ile go etela Mmutla mo mosimeng wa ona. O ne a palelwa ke go tseña ka lebatí.

9



A re thuseng Poo!
Dinotshe di ya go
mo loma.

Pop the balloon and
you will come down.

Letsatsi lengwe le lengwe Poo
o ne a le mo mathateng.

6

Ke rata tswina e. Ke
jele mabotlolo a le
lesome fela a yona.




O feditse tswina ya me
yotlhé. E fedile fedifedi.



Poo o jele tswina yotlhé ya ga
Mmutlanyana. Mpa ya gagwe
e ne e tletse, tsi.

II

Thusang! Ke palelwa ke
go tshabela dinotshe.



10

7

Letlha:



A re direng

Thala se o ratang go se dira le ditsala tsa gago
mme o kwale dipolelo di le 2 ka ga sona.



Handwriting practice area with a green dotted border. A yellow pencil is positioned at the bottom left corner, pointing towards the writing lines.

Handwriting practice area with blue dotted lines for letters. It features a yellow border and a small yellow pencil icon at the top left.

TEACHER: Sign

Date

Maemo a bosa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Letsatsi le le mogote

Letsatsi le le tsididi



Letsatsi le le phefo

Letsatsi le pula e e nang



A re buiseng

Bao ba **thumang** ba ja monate, ba thuma mo letsatsing.

Pula e e **tshologang** e kolobeditse lefatshe, a re tshamekeng.

Gompieno re mo **serameng**, tswela kwa ntle o bone pholo.

Phefo e a **phepheula** mme hutshe ya me e phaphaletse ...




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

serameng	letsatsing	phefo	hutshe
thumang	tshamekeng	phepheula	lefatshe
tshologang	nang	phenyo	metshe

Mafoko a tlwaelo

ja
thuma
letsatsi



V V

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



V V



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Go thuma go monate.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa maemo a bosa a o a ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Maemo a bosa a ntse jang?



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.







A re kwaleng

Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.



mogote

tsididi

pula

phefo

Jabu o rata fa go le ☺

Bongi ga a rate fa go na ☔

Amo o fofisa khaete fa go le ☁

Jabu le Amo ba rata go thuma fa go le ☀

Gompieno maemo a bosa a ☃



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ng

Ke pula e na **ng**.



ts

Go tsididi o ka re letsatsi le ka tlhaba

ph

Phefo e phepheula mesese

kh

Phefo e fofisa khaete ya me

nk

O tabogetse kwa lebenkeleng



Boithabiso

Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa pula e na **ka bohibidu**.
 Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le mogote **ka boluu**.
 Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le tsididi **ka botala**.
 Morago o thale mola go tswa kwa diaparong go ya kwa mafokong a a nepagetseng.



Go na pula ya matlakadibe



Bongi le Amo ba tshwerwe ke pula ya **matlakadibe**.

Phefo e ba tshositse.

E ba phepheulela kwa ntlong.

Ba metsi.

Ga ba **phepa** le e seng. Ba tsena ba **iphitlha**.

Ben o **tlaa** ba fa **maatla**.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tsena	tlaa	phepa
tshositse	maatla	iphitlha
setse	matlakadibe	phefo



W w

Kopolola ditlhaka.



A re kwaleng

W W



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Bametsi gonne ba netswe ke pula.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa pula ya matlakadibe.
Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho sa gago.

Sengwe gape ka ga maemo a bosa



A re direng

Feleletsa ditshwantsho tse mme morago o tlatse ka
mafoko a a nepagetseng. Dirisa mafoko a go go thusa.

o

bona

ba



Ke dikgakologo. _____
apere mosese o o serolwana.

Pula e a na. _____ na le
mokgele o o botala le bohibidu.



Go mogote. _____ rekile
bebetsididi.



Go tsididi. _____ rwele
dihutshe tse di boluu.



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

O	 Ona le mose o o serolwana
Ba	na le dintšwanyana
Ke	mosimane
Ba	tshameka kgwele ya dinao



A re kwaleng

A o mosimane kgotsa o mosetsana?

mosimane

mosetsana


Ke

.



Boithabiso

Lebelela tšhate e e fa tlase. E buise le tsala ya gago. Ditshwantsho tse dinnye di kaya eng?

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
				

Bua le tsala ya gago mme o arabe dipotso tse. Morago o kwale dikarabo tsa gago.




Ke letsatsi le go neng go le letsatsi?	<hr/>
Ke letsatsi lefe le go neng go le diphefo?	<hr/>
Ke letsatsi lefe le go neng go le maru le diphefo?	<hr/>
Pula e nele ka letsatsi lefe?	<hr/>


Thala maemo a bosa a malatsi a sekolo a matlhano a a latelang. Simolola ka letsatsi la gompieno mme o tswelele go fitlha tšhate e tlala.

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Bongi le Amo ba jwala merogo



Re na le tshingwana ya merogo.
 Re **jwa** go **tswa** mo tshingwaneng.
 Re **jwala** dinawa le digwete.
 Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	jwala	kgogo
tswela	jwa	kgarametsa
tswaka	dijwalo	kgala



re
tswa
naya



Kopolola ditlhaka.

X X

X X




A re kwaleng

Kwala lenaneo la merogo e e tlhogang e o e bonang mo setshwantshong.



Sekeletsa leungo ka bohibidu le merogo ka boluu.
Morago o kwale polelo ka ga leungo le o le ratang kgotsa morogo o o ratang.



Go jwala mo tshingwaneng ya rona.



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se
Amo le Bongi ba se dirang.



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong.
Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

jwala

nosetsa

tšhisi

ditala

bojang

Bongi le Amo ba(jwala) digwete le dinawa.

Dijwalo di _____

Ba sega _____

Ba bona _____ go tswa mo mašwing

Ba _____ dijwalo tsa bona letsatsi le letsatsi



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

digwete

ditamati

dinawa

Bongi le Amo ba jwetse



le



Gape ba jwala




.



A re direng

Sega ditshwantsho tse kwa tlase ga tsebe mme o di beye mo mafelong a a nepagetseng mo tšhateng e. Morago o bala gore go na le ditshwantsho di le kae mo setlhopheng sengwe le sengwe. Kwala dikarabo tsa gago kwa tlase ga kholomo nngwe le nngwe.

						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>




Kwa serapeng sa diphologolo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?






A re buiseng

Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno a magolo.

Lengau le taboga ka bonako thata.Digwagwana le mebutlanyana di sianasiana
ka fa tlase ga **tlhaga** mo **sekgweng**.


Mafoko a tlwaelo

meno
na
thata
ka

Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

lengau	segwagwa	tlhaga	sekwa
lenga	gwanta	tlhoga	kgwedi
ngala	segwa	tlhapi	akgwa



Kopolola ditlhaka.




y y

Y Y



Kwala ka ga se o se bonang mo setshwantshong.



Diphologolo tse di tlhaga



A re direng

Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo. Dirisa mafoko a go go thusa.

leoto



selopo

mogatla

tsebe

leitlho


molomo



A re kwaleng


Phologolo nngwe le nngwe e na le tse kae? Tlatsa dipalo.

Tlou



maoto	<hr/>
matlho	<hr/>
ditsebe	<hr/>
mogatla	<hr/>
selopo	<hr/>
molomo	<hr/>

Mmutlanyana



maoto	<hr/>
matlho	<hr/>
ditsebe	<hr/>
mogatla	<hr/>
selopo	<hr/>
molomo	<hr/>



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, morago o tlatse mafoko jaaka o filwe sekao.
tsenya dikhutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re tsamaya ka **bese** fa re ya go bona diphologolo.

Bese _____ e kwa serapeng sa diphologolo.

Re _____ kwa gae.

Morago tau e tebisitse _____.

Re bona tau e _____.

bese

kgolo

phala

boela


ya



Boithabiso

Feleletsa go thala
setshwantsho se. Tshwaya
dilo tse o setseng o feditse
go di thala.

Thala letsatsi.	
Thala kwena mo nokeng.	
Thala khudu gaufi le letlapa.	
Thala dipidipidi tse 3.	
Thala phala e nwa metsi.	
Thala tau gaufi le sekgwa e lebeletse phala.	





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Ke selemo.



Ke mariga.



A re buiseng

O rata setlhha sefe?


Ke a tetesela mariga.

Ke rata selemo.

Ke tabogela kwa letamong.

Ke rata go **thuma**.Ke **ikhutsa** ka fa tlase ga **setlhare** se setala.

Ke dikgakologo.



Ke letlhhabula.





Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

ke
go
rata

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

ikhutsa	thuma	setlhare	ditsuane
khuma	thiba	tlhotlhereg	letsatsi
khiba	thaba	tlhapi	ditsala



z z

Kopolola ditlhaka. A re kwaleng



Z Z



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke thuma ka selemo.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setlha se o se ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.




A re direng

Lebelela khalentara mme morago o bue le tsala ya gago ka ga se o se bonang.

Ngwanaitseele

Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatsa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa dipotsa tse.

Khalentara e ke ya kgwedi mang?

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

Letsatsi la ntlha ke mang?

Letsatsi la bofelo ke mang?

Go na le Disontaga di le kae?

Go na le Bolabotlhano ba le kae?



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re thuma ka **selemo**.

Go tsididi fa e le _____

Matlhare a tlhotlhorega ka _____

Mamphorwana a thuthuga ka _____

Ga re ye sekolong ka _____




Boithabiso

Diphologolo ke ditshedi. Dijwalo le tsona ke ditshedi. Dilo tsotlhe tse di tshelang di tlhoka mowa, dijo le metsi go tshela. Bolelela tsala ya gago gore ke ditshedi dife tse di mo setshwantshong se. Di sekeletse.



Jaanong tlatsa gore ke setlha sefe se se bontshiwang mo setshwantshong.




Šaka e na le meno a magolo.

Tlhapi e nnye e iphitlha mo mafikeng.

Dolofini e tswela kwa ntle fa e batla mowa.

Oketopase e na maoto a le 8.

Leruarua ke phologolo e kgolo thata mo lewatleng.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	tlhapi	tlhaka	kgolo
tswala	tlhapa	tlhotsa	kgala
tswela	tlhola	tlhatswa	kgesa

nnye
batla
kgolo
mo

A re kwaleng

Kopolola polelo.



Šaka e tshikinya sekepe.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo ya lewatle.
Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Ka fa tlase ga lewatle



A re direng



Ke eng?



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Tsanya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.


sekepe

tlhapi

tlhapi ya jeli

tlhapinaledi

šaka



Se ke

Se ke

Se ke

Se ke

Se ke



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.




š	S aka e tshikinya sekepe.
tšh	Tšhisi ke sejo se se siameng.
ng	Ke eng sele?
th	Ke adima thobane eo.
kh	Ke bone khudu mo segotlong.



Boithabiso

Thusa bana go tshwara tlhapi. Mo phatlheng e fa tlase, kwala gore ke mang yo o tshwereng tlhapi.



Tlowana Bubu o a latlhega



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




Ke batla go
bona lefatshe.

Ka bonako a kopana le tau.

Ditlou tsotlhedi ne di ja. Tlowana Bubu a tsamaela kgakala le balelapa la gaabo. A tsamaya, a tsamaya, a tsamaya. Ga a ka a ba utlwa fa ba mmitsa.



A re buiseng



A naa ke tau? A ke
mongwe wa losika lwa lona?


Nnyaya. Ga o na meno
a magolo. Ga o kgone
go rora. Tsamaya o ye
kwa go mmaago.



A naa ke kubu,
a ke mongwe wa
lona?

Nnyaya. Ga o kgone go
thuma. O tshwanetse
go ya kwa go mmaago.

Jalo gee, a kgokologela
kwa nokeng. Morago
Bubu a kopana le kubu.




A nna a tsamaya jalo go fitlha a kopana le thutlw. A lebelela kwa godimo, a leba thutlw kwa godimo.

Mme a tsamaya a bo a tsamaya go fitlha a thulana le khudu. A lebelela kwa tlase, kwa tlase kwa go khudu.



Bubu a simolola go lela. A tsamaya a bo a tsamaya mme ka bonako a kopana le phala.



Bubu a leba kwa godimo mme a bona nonyane e kgolo mo setlhareng.

A naa ke mongwe wa lelapa la gago?

Mme morago Bubu a iphitlhela a le esi. Moragonyana fela ga foo a bona lengau mo sekqweng. Lengau le ne le taboga ka lebelo thata.

Nnyaya. Ga o na methaladi. O tshwanetse go ya kwa go mmaago.





Morago
Bubu a bona
pitse e tilodi.

A naa ke mongwe
wa lelapa la
gago?


Bubu, ngwana wa me!
O ntse o le kwa kae?

Atamela gore ke tle ke go
bone sentle.



Kwena e ne e batla go dira
Bubu dijotshegare tsa
yona.

Fela morago ga foo mmaagwe Bubu a
bona lesea la gagwe. A gogela Bubu kwa
ntle ga noka ka mogatla wa gagwe.



Ke nna tlou.

Bubu a se ka a
tlholo a katoga
balelapa la gaabo.
A itse gore ga se
tau kgotsa kubu.
Ga se thutlwla
kgotsa khudu
kgotsa phala. Ga
se nonyane kgotsa
lengau kgotsa
pitse e tilodi. Gape
ga se kwena.
Ena ke Bubu, mme
ke mongwe wa
losika lwa ditlou.



O kgethegile.

Mmele wa gago otlhe o kgethegile.

Mmele wa gago ke wa gago!



**OPE A SE
KAA
TSHWARA
MAPELEA
GAGO.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe fa motho
ope fela a tshwara mapele a gago.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe
fa motho ope fela a re o dire dilo
tse o sa di batleng.**

**O ka leletsa mang go
bona thuso:**

Child Line: 0800 05 55 55

SAPS Crime Stop: 086 00 10111

SAPS Emergency Number: 10111

Life Line: 0861 322 322



Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363



	Katse	e	na		tsebe 3
	le	peba.			
O	ka	re	ke	ka	tsebe 7
bo	ke	na	le	tlhapi.	
Go	maruru		mo		tsebe 11
	mmung.				
Ruri	re	rata	go		tsebe 15
dula	mo	mmung.			
Re	tlola	thata.			tsebe 19
Ben	o	a	thiba.		
O	kwa	lebenkeleng.			tsebe 23
Ba	buisa		buka		
e	kima.				tsebe 27



Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

